



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-30764-2/22
Sarajevo, 11.08.2022. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **89.** sjednici održanoj **11.08.2022.** godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa članom 158. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i broj: 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) po skraćenom postupku donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

P R E M I J E R

Edin Forto

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
VLADA

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,
ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
(Prijedlog)

Nosilac izrade:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice

Sarajevo, august 2022. godine

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana _____2022. godine, donijela je

PRIJEDLOG

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18 i 52/21) u Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, naziv Odjeljka: "1. Dodatak na djecu" mijenja se i glasi: "1. Dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja".

Član 2.

U članu 132. stav 1. mijenja se i glasi:

"Nezavisno od prava na dječiji dodatak propisanog u Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 52/22) (u daljem tekstu: Zakon o materijalnoj podršci), dijete, odnosno porodica koji imaju prebivalište u Kantonu najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, ovim zakonom ostvaruju sljedeća prava:

- dodatak na djecu,
- dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja."

U stavu 2. iza riječi: "ostvariti" dodaje se riječ: "dijete".

Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Vezano za ostvarivanje prava na dodatak na djecu, porodicom se smatra porodica definisana Zakonom o materijalnoj podršci."

Član 3.

Čl. 133., 134. i 135. brišu se.

Član 4.

Član 136. mijenja se i glasi:

"Član 136.

Pravo na dodatak na djecu bez obzira na prihode, pripada djetetu bez jednog ili oba roditelja, te porodici:

- u kojoj jedan od roditelja ili dijete ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%,

- koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, što se dokazuje pravosnažnim rješenjem donijetim u skladu sa pravilnikom koji propisuje utvrđivanje preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju,
- koja ima dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B i C, epilepsije ili dijete sa poremećajem autističnog spektra,
- čiji je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoći.

Pravo na dodatak na djecu bez obzira na prihode, pripada porodici koja ima troje ili više djece.

Iznos dodatka na djecu, za djecu, odnosno porodicu utvrđuje Kantonalno ministarstvo i ne može biti manji od 7 % prosječne plaće.

Iznos dodatka na djecu, za djecu, odnosno porodicu iz stava 1. ovog člana se uvećava za 50 % iznosa dodatka na djecu za svako dijete.

Iznos dodatka na djecu, za djecu, odnosno porodicu iz stava 2. ovog člana se uvećava za 10 % iznosa dodatka na djecu za svako dijete."

Član 5.

Član 137. mijenja se i glasi:

"Član 137.

Dodatak na djecu pripada djetetu do navršenih 18 godina.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, djeci koja su ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju, dodatak na djecu pripada za vrijeme školovanja i osposobljavanja za život i rad, a najkasnije do navršenih 26 godina.

Dodatak na djecu isplaćuje se i za vrijeme dok je dijete iz stava 2. ovog člana, usljed bolesti ili liječenja, spriječeno da izvršava obaveze u školi, a najkasnije do navršenih 26 godina."

Član 6.

Čl. 138., 139. i 140. brišu se.

Član 7.

Član 141. mijenja se i glasi:

"Član 141.

Pod uslovima za ostvarivanje prava na dječiji dodatak propisanim u Zakonu o materijalnoj podršci, djeca kojima nakon navršene 18. godine prestane pravo na dječiji dodatak, imaju pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ukoliko nastave redovno školovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine, a najkasnije do navršenih 27 godina.

Pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ne može biti manji od iznosa dječijeg dodatka iz Zakona o materijalnoj podršci.

Pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaje djetetu koje:

- u toku studija izgubi više od jedne godine na visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završetka jedne školske godine upiše više od jednom istu godinu na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završenog školovanja na visokoškolskoj ustanovi upiše školovanje istog stepena.

Dijete koje ostvari pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja dužno je da u svakoj kalendarskoj godini u periodu od 01. septembra do 31. oktobra tekuće godine, nadležnom općinskom organu uprave dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja.

Ukoliko dijete ne dostavi dokaze iz stava 4. ovog člana u propisanom roku, pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaje sa 30. septembrom tekuće godine."

Član 8.

Član 142. briše se.

Član 9.

Član 144. mijenja se i glasi:

"Član 144.

Pravo na dodatak na djecu i pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja teku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje ovih prava.

Pravo na dodatak na djecu i pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaje djetetu koje stupi u brak ili sticanjem potomstva.

Pravo na dodatak na djecu i pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ne priznaje se djeci koja su smještena u ustanove dječije i socijalne zaštite."

Član 10.

U članu 145. iza riječi: "djecu" dodaju se riječi: "ili dječiji dodatak".

Član 11.

U Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, u nazivu Odjeljka 2. iza riječi: "djeteta", dodaju se riječi: "i dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta".

Član 12.

U članu 148. st. 2., 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 2..

Član 13.

Iza člana 150. dodaje se novi član 150 a. koji glasi:

"Član 150 a.

Žena-majka u radnom odnosu koja ostvari pravo na naknadu plaće ženi-majci u skladu sa ovim zakonom, bez podnošenja zahtjeva ostvaruje pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta koja ne može biti manja od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane naknade plaće ženi-majci utvrđene ovim zakonom.

Ukoliko poslodavac ženi-majci isplaćuje naknadu plaće koja je manja od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu, žena-majka ima pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta koja ne može biti manja od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i naknade plaće ženi-majci koju isplaćuje poslodavac."

Član 14.

U članu 153. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Žena-majka iz stava 1. ovog člana koja ostvari pravo na naknadu plaće ženi-majci bez podnošenja zahtjeva ostvaruje pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta koja ne može biti manja od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane naknade umjesto plaće iz stava 1. ovog člana.

Žena-majka iz stava 1. ovog člana pravo na naknadu plaće ženi-majci i dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ostvaruje najduže do navršene treće godine djeteta."

Član 15.

Član 155. mijenja se i glasi:

"Član 155.

Žena-majka u radnom odnosu koja rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodijskog odsustva, ima pravo na iznos naknade plaće ženi-majci i dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta za period utvrđen propisima o radu."

Član 16.

U Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, naziv Odjeljka: "3. Novčana naknada nakon porođaja ženi-majci koja nije u radnom odnosu" mijenja se i glasi: "3. Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji i dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta".

Član 17.

Član 156. mijenja se i glasi:

"Član 156.

Nezavisno od prava na novčanu pomoć za nezaposlenu porodilju propisanog u Zakonu o materijalnoj podršci, nezaposlena porodilja koja je prijavljena na evidenciji Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo ili se nalazi na redovnom školovanju, odnosno koja se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao zaposleno lice, ovim zakonom ima pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, pod uvjetom da ona ili otac djeteta imaju prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo, odnosno boravište najmanje godinu dana pod uvjetom da ima status raseljene osobe.

Izuzetno od člana 6. ovog zakona, nezaposlena porodilja strana državljanica kojoj je aktom nadležnog organa odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini i ispunjava uvjete u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo, ima pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta.

Dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji isplaćuje se dok postoje uslovi za ostvarivanje ovog prava, a najduže godinu dana od dana porođaja."

Član 18.

Član 157. mijenja se i glasi:

"Član 157.

Pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta koju ostvaruje nezaposlena porodilja, ne može biti manji od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane pomoći nezaposlenoj porodilji koji je propisan Zakonom o materijalnoj podršci."

Član 19.

Član 158. briše se.

Član 20.

Član 159. mijenja se i glasi:

"Član 159.

Nezaposlena porodilja koja rodi mrtvo dijete ili dijete umre u toku korištenja prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji ili prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, ima pravo na iznos dodatne pomoći na ime brige i njege djeteta u trajanju od 45 dana nakon smrti djeteta.

Izuzetno, otac djeteta koji je nezaposlen može ostvariti pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta u slučaju:

- smrti nezaposlene porodilje;
- napuštanja djeteta od strane nezaposlene porodilje;
- zasnivanja radnog odnosa nezaposlene porodilje, ali ne prije 42 dana nakon porođaja;
- i u drugim opravdanim slučajevima."

Član 21.

Iza člana 159. dodaje se novi član 159 a. koji glasi:

"Član 159 a.

Iznos prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta za porodilju koja je u radnom odnosu i nezaposlenu porodilju utvrđuje se instrukcijom iz člana 13. stav 3. ovog zakona, a na osnovu posljednjeg statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu."

Član 22.

U članu 168. stav 1. riječi: "Federalnim zakonom", zamjenjuju se riječima: "Zakonom o materijalnoj podršci".

Član 23.

U članu 170. iza alineje 13. dodaju se nove alineje 14. i 15. koje glase:

"- dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja,
- dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta."

Dosadašnje alineje 14. do 24. postaju alineje 16. do 26..

Prelazna odredba

Član 24.

U cilju ostvarivanja povoljnijeg prava, prvostepeni organi su dužni po službenoj dužnosti uskladiti sa ovim zakonom postojeća rješenja kojima se ostvaruju prava koja su predmet ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i donijeti rješenja o prestanku prava, odnosno ostvarivanju prava iz ovog zakona.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Instrukciju iz člana 13. stav 3. ovog zakona ministar će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

Ovlašćuje se Zakonodavno pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Drugi novi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivaće se od 01.11. 2022. godine.

Broj: _____/22
Sarajevo, _____ 2022.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerić

O B R A Z L O Ž E N J E

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

I – PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo prema kojima federalna vlast i Kanton Sarajevo imaju zajedničke nadležnosti za oblast socijalne politike, s tim da Kanton Sarajevo razrađuje institute i finansira ono što je federalnim propisom okvirno utvrđeno.

Kanton Sarajevo ima pravo utvrđivati politiku, donositi i provoditi zakon u oblasti socijalne politike.

Osim ustavnog osnova, za donošenje ovog zakona osnov je i član 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 36/99, 54/04, 39/06, 4/09 i 40/18), prema kojem nadležna tijela kantona uređuju djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je usvojio Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federaciji Bosne i Hercegovine", broj: 52/22) (u daljem tekstu: Zakon o materijalnoj podršci) koji je stupio na snagu 09.07.2022. godine.

Članom 45. ovog zakona propisano je da je obaveza kantona da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu svoje propise i opšte akte iz oblasti podrške porodicama s djecom koje će uskladiti sa ovim zakonom i kojima će utvrditi i druga prava iz predmetne oblasti.

Iz ovih razloga Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je prišlo izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18 i 52/21) kako bi se isti uskladio sa Zakonom o materijalnoj podršci.

Napominjemo da su Zakonom o materijalnoj podršci, prestale primjene odredbi čl. 87. do 96. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), te odredba člana 53. Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/17), te je vezano i za ove propise trebalo izmijeniti i uskladiti Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Želimo istaći da je Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom propisivao pravo na dodatak na djecu koji ostvaruju djeca i porodica, a Zakon o materijalnoj podršci je propisao dječiji dodatak koji ostvaruju djeca. Stoga je ovo ministarstvo u ovom zakonu, moralo s jedne strane pratiti Zakon o materijalnoj podršci, a s druge strane omogućiti da zbog specifičnosti korisnika u jednom dijelu ostavimo i dalje dodatak na djecu kao pravo koje ostvaruje dijete i porodica.

Zakonom o materijalnoj podršci propisano je da djeci koja ostvaruju pravo na dječiji dodatak, ovo pravo prestaje sa navršениh 18 godina, a da može trajati najduže još 12 mjeseci. Iz ovoga proizilazi da djeca koja su završila srednju školu, nakon navršениh 18, odnosno 19 godina gube ovo pravo bez obzira da li su nastavili redovno školovanje na nekoj od visoko školskih ustanova.

Iz ovih razloga u Prijedlogu Zakona je predviđeno da će djeca koja imaju najmanje godinu dana prebivalište u Kantonu Sarajevo, nakon završetka srednje škole moći ostvarivati pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja na visokoškolskoj ustanovi, u skladu sa uslovima utvrđenim Zakonom o materijalnoj podršci. Ovo pravo će se finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo u iznosu koji ne može biti manji od iznosa dječijeg dodatka iz Zakona o materijalnoj podršci i djeci koja su lošijeg socijalnog statusa i žele da nakon srednje škole nastave redovno školovanje, ovo pravo biće jedan vid stipendiranja. Vidljivo je da je iznos dječijeg dodatka za djecu koja studiraju značajno uvećan.

Takođe, Zakonom o materijalnoj podršci kao korisnici dječijeg dodatka nisu obuhvaćene kategorije djece i porodice koje su Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo ostvarivala pravo na uvećani dodatak na djecu, koji se odnosio na djecu bez oba ili jednog roditelja, porodice koja imaju dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, porodicu u kojoj je jedan od roditelje invalid, porodicu koja ima dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B i C, epilepsije ili djecu sa poremećajem autističnog spektra, čiji je roditelj korisnik stalne novčane pomoći, te porodicu sa troje i više djece. Napominjemo da su ove kategorije pravo na dodatak na djecu ostvarivale u uvećanom iznosu i bez obzira na imovinski, odnosno prihodovni cenzus.

Stoga je u Prijedlogu Zakona predloženo da ove kategorije i dalje ostvaruju pravo na dodatak na djecu bez obzira na prihode i u iznosu koji ne može biti manji od 7 % prosječne plaće iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo i uvećava se za porodice sa troje ili više djece za 10%, a za ostale kategorije za 50% ovog osnovnog iznosa dodatka na djecu. Na ovaj način su ova djeca, odnosno porodice kroz ovaj zakon dodatno zaštićena, jer ostvarivanje dodatka na djecu ne zavisi od činjenice da li je dijete već ostvarilo pravo na dječiji dodatak u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci. Takođe Prijedlogom Zakona su djeca sa invaliditetom koja su nastavila školovanje ili se osposobljavaju za život i rad do navršanih 26. godina dodatno zaštićena.

Važno je istaći da se kod utvrđivanja iznosa prava na ime dječijeg dodatka i dodatka na djecu po Predloženom Zakonu otvara mogućnost da se u svakom momentu intervencijom Vlade Kantona Sarajevo i ovog ministarstva kroz instrukciju kao provedbeni akt ovog zakona, mogu uvećati novčani iznosi za ova prava.

Nadalje, u Zakonu o materijalnoj podršci je propisano da novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji ostvaruje porodilja koja nije u radnom odnosu u iznosu od 55% najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđene u skladu sa odredbama Zakona o radu, a trenutno iznosi 298,65 KM, dok je novčana pomoć nezaposlenoj porodilji prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo trenutno 996,00 KM.

Kako je dakle postojala obaveza da se Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo uskladi sa Zakonom o materijalnoj podršci, imajući u vidu da je novčana pomoć u Kantonu mnogo veća od utvrđene u Zakonu o materijalnoj podršci, to je nezaposlenu porodilju koja ima prebivalište u Kantonu Sarajevo trebalo zaštititi u pogledu visine novčane pomoći. Stoga je u cilju navedenog, propisano da će nezaposlene porodilje prema Prijedlogu Zakona, iz Budžeta Kantona Sarajevo ostvarivati pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta kao novo pravo u ovom zakonu. Visina novčanog iznosa ovog prava će se utvrđivati u visini razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane pomoći prema Zakonu o materijalnoj podršci. Na ovaj način će uvođenjem prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta u Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, iznos novčanih davanja za nezaposlenu porodilju biti izjednačen sa iznosom novčane pomoći koji je utvrđen Skupštinskim amandmanima na 47. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane 28.12.2021. godine (novčana pomoć ne može biti manja od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu – trenutno 996,00 KM).

Kako porodilje ne bi nakon porođaja ostvarivale prava po ovom osnovu na različit način, u zavisnosti od toga da li se radi o zaposlenoj ili nezaposlenoj porodilji, to je u Prijedlogu Zakona izvršena izmjena i kod prava na novčanu naknadu za zaposlenu porodilju, na način da je takođe predviđeno pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, dakle identično kao kod nezaposlenih porodilja. Novčana naknada za porodilje koje su u radnom odnosu ostvaruje se u iznosu 60% prosječne plaće u Kantonu Sarajevo utvrđene u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo. Kako bi porodilje koje su u radnom odnosu nastavile ostvarivati isti iznos novčanih davanja kao do sada, to je kao i za nezaposlene porodilje predloženo da se na iznos novčane naknade dodaje i dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta koja se dobije izračunom razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane naknade utvrđene ovim zakonom.

Treba istaći da je prema ovom zakonu vezano za propise o radu, ženi majci koja radi sa polovinom radnog vremena omogućeno da za pola radnog vremena kad ne radi dobija novčanu naknadu na koju se plaćaju doprinosi i poreske obaveze i dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, s tim da u skladu sa propisima o radu ova prava ostvaruje najduže do navršene 3. godine djeteta.

Takođe je zadržana i zaštita porodilje koja je u radnom odnosu i nezaposlene porodilje koja rodi mrtvo dijete ili dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva, kroz pravo na iznos novčane naknade umjesto plaće odnosno dodatne pomoći.

Iznos prava na dodatnu pomoć utvrđuje se instrukcijom iz člana 13. stav 3. ovog zakona, na osnovu objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.

Na kraju treba istaći bitnu činjenicu, da obim prava koje su djeca i porodilje ostvarivale u Kantonu Sarajevo kroz Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom prije stupanja na snagu Zakona o materijalnoj podršci, nije predloženim zakonom ni u jednom segmentu umanjen, već su zadržana i unaprijeđena zakonska rješenja na osnovu kojih je zaštita ovih osjetljivih kategorija građana u Kantonu Sarajevo cijenjena kao visoka, te da je započeta pronatalitetna politika u Kantonu Sarajevo nastavljena i kroz ovaj zakon.

U zakonu je predviđeno i da su u cilju ostvarivanja povoljnijeg prava, prvostepeni organi dužni po službenoj dužnosti uskladiti sa ovim zakonom postojeća rješenja kojima se ostvaruju prava koja su predmet ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i donijeti rješenja o prestanku prava, odnosno ostvarivanju prava iz ovog zakona

Predviđeno je da će se postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu okončani, okončati po odredbama ovog zakona.

Kako bi se što ranije stvorile pretpostavke za primjenu ovog zakona i kako korisnici ne bi bili uskraćeni za mogućnost podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovog zakona, utvrđeno je da je instrukciju iz člana 13. stav 3. ovog zakona Ministarstvo dužno donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisano ja i da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivaće se od 01.11. 2022. godine. Razlog za utvrđivanje ovog datuma kao početka primjene ovog zakona leži u činjenici da Zakon o materijalnoj podršci počinje da se primjenjuje 09.10.2022. godine, tako da je nemoguće sa tim datumom izračunati visinu iznosa prava koja prestaju da se primjenjuju i prava čija primjena počinje po ovom zakonu, te je jedino ispravno bilo da se zakon počne primjenjivati sa 01.11.2022. godine, da bi se izbjegla mogućnost da korisnici budu oštećeni.

Kako bi se realizovala obaveza Kantona Sarajevo iz člana 45. Zakona o materijalnoj podršci da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu navedenog zakona donese svoje propise i opšte akte iz oblasti podrške porodicama s djecom koje će uskladiti sa Zakonom o materijalnoj podršci i kojima će utvrditi i druga prava iz predmetne oblasti, za donošenje ovog zakona postoji neodložna obaveza, a imajući u vidu da su neka prava u Zakonu promijenila naziv, da se uslovi za ostvarivanje pojedinih prava nisu promijenila, da se u

odnosu na broj članova Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ne radi se o obimnom zakonu i ne radi o složenom zakonu, to se predlaže da Skupština Kantona Sarajevo u skladu sa članom 158. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/03, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) ovaj zakon razmatra u skraćenom postupku.

Prijedlogu ovog zakona predhodile su konsultacije koje su provedene sa općinskim organima uprave, koje vezano za ostvarivanje ovih prava provode postupke u prvom stepenu.

Smatrajući da postoje opravdani razlozi za donošenje ovog zakona, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da isti donese u predloženom tekstu.

III OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA

Članom 1. utvrđeno je da se u Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, naziv Odjeljka: "1. Dodatak na djecu" mijenja i glasi: "1. Dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja"

Članom 2. utvrđeno je da nezavisno od prava na dječiji dodatak propisanog u Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, ovim zakonom, dijete, odnosno porodica koji imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, ostvaruju sljedeća prava:

- dodatak na djecu,
- dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja.

U stavu 2. iza riječi: "ostvariti" dodaje se riječ: "dijete".

Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

Vezano za ostvarivanje prava na dodatak na djecu, porodicom se smatra porodica definisana Zakonom o materijalnoj podršci.

Članom 3. utvrđeno je da se čl. 133., 134. i 135. brišu.

Članom 4. utvrđeno je da pravo na dodatak na djecu bez obzira na prihode, pripada djetetu bez jednog ili oba roditelja, te porodici:

- u kojoj jedan od roditelja ili dijete ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%,
- koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, što se dokazuje pravosnažnim rješenjem donijetim u skladu sa pravilnikom koji propisuje utvrđivanje preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju,
- koja ima dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B i C, epilepsije ili dijete sa poremećajem autističnog spektra, Pravo na dodatak na djecu bez obzira na prihode, pripada porodici koja ima troje ili više djece. Iznos dodatka na djecu utvrđuje Kantonalno ministarstvo i ne može biti manji od 7 % prosječne plaće.

Iznos dodatka na djecu za djecu, odnosno porodicu iz stava 1. ovog člana se uvećava za 50 % iznosa dodatka na djecu za svako dijete.

Iznos dodatka na djecu za djecu, odnosno porodicu iz stava 2. ovog člana se uvećava za 10 % iznosa dodatka na djecu za svako dijete."

Članom 5. utvrđeno je da dodatak na djecu pripada djetetu do navršenih 18 godina.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, djeci koja su ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju, dodatak na djecu pripada za vrijeme školovanja i osposobljavanja za život i rad, a najkasnije do navršenih 26 godina.

Dodatak na djecu isplaćuje se i za vrijeme dok je dijete iz stava 2. ovog člana, usljed bolesti ili liječenja, spriječeno da izvršava obaveze u školi, a najkasnije do navršenih 26 godina.

Članom 6. utvrđeno je da se čl. 138., 139. i 140. brišu.

Članom 7. utvrđeno je da djeca kojima u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o materijalnoj podršci) nakon navršenih 18 godina prestane pravo na dječiji dodatak, a nastavila su redovno školovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova, imaju pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja, pod uslovima propisanim u Zakonu o materijalnoj podršci, najduže do navršenih 27. godina.

Pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ne može biti manji od iznosa dječijeg dodatka iz Zakona o materijalnoj podršci.

Pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ne pripada djetetu koje:

- u toku studija izgubi više od jedne godine na visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završetka jedne školske godine upiše više od jednom istu godinu na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završenog školovanja na visokoškolskoj ustanovi upiše školovanje istog stepena.

Dijete koje ostvari pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja dužno je da u svakoj kalendarskoj godini u periodu od 01. septembra do 31. oktobra tekuće godine, nadležnom općinskom organu uprave dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na dodatak na djecu.

Ukoliko dijete ne dostavi dokaze u propisanom roku, pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja prestaje sa 30. septembrom tekuće godine.

Članom 8. utvrđeno je da se član 142. briše.

Članom 9. utvrđeno je da pravo na dodatak na djecu i dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja teče od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje ovog prava.

Dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja i dodatak na djecu prestaje djetetu koje stupa u brak ili sticanjem potomstva. Pravo na dodatak na djecu i pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ne priznaje se djeci koja su smještena u ustanove dječije i socijalne zaštite.

Članom 10. utvrđeno je da se u članu 145. iza riječi: "djecu" dodaju riječi: "ili dječiji dodatak".

Članom 11. utvrđeno je da se u Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, u nazivu Odjeljka 2. iza riječi: "djeteta", dodaju interpunkcijski znak: "zarez" i riječi: "dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta".

Članom 12. utvrđeno je da se u članu 148. st. 2., 3. i 4. brišu. Dosadašnji stav 5. postaje stav 2..

Članom 13. utvrđeno je da žena majka u radnom odnosu koja ostvari pravo na naknadu plaće u skladu sa ovim zakonom, bez podnošenja zahtjeva ostvaruje pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta koja ne može biti manja od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane naknade plaće utvrđene ovim zakonom. Ukoliko poslodavac ženi-majci isplaćuje naknadu plaće ženi-majci koja je manja od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu, žena-majka ima pravo na dodatnu pomoć za brigu i njegu djeteta koja ne može biti manja od iznosa

razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i naknade plaće ženi-majci koju isplaćuje poslodavac.

Članom 14. utvrđeno je da žena–majka koja radi pola radnog vremena, bez podnošenja zahtjeva ostvaruje pravo na dodatnu pomoć koja ne može biti manja od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane naknade umjesto plaće iz stava 1. ovog člana, a pravo na naknadu plaće ženi-majci i dodatnu pomoć ostvaruje najduže do navršene 3. godine djeteta.

Članom 15. utvrđeno je da žena majka u radnom odnosu koja rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva, ima pravo na iznos naknade umjesto plaće i dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta za period utvrđen propisima o radu.

Članom 16. utvrđeno je da se u Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, naziv Odjeljka: "3. Novčana naknada nakon porođaja ženi-majci koja nije u radnom odnosu" mijenja i glasi: "3. Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji i dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta.

Članom 17. utvrđeno je da nezavisno od prava na novčanu pomoć za nezaposlenu porodilju propisanog u Zakonu o materijalnoj podršci, nezaposlena porodilja koja je prijavljena na evidenciji JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo ili se nalazi na redovnom školovanju, odnosno koja se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao nezaposleno lice ima pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, pod uvjetom da ona ili otac djeteta imaju prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo, odnosno boravište najmanje godinu dana pod uvjetom da ima status raseljene osobe. Izuzetno od člana 6. ovog zakona, žena majka strana državljanica kojoj je aktom nadležnog organa odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini, ispunjava uvjete u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo i koja nije u radnom odnosu ima pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta. Dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta ženi majci koja nije u radnom odnosu isplaćuje se najduže godinu dana od dana porođaja.

Članom 18. utvrđeno je da dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta za nezaposlenu porodilju ne može biti manja od iznosa razlike prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu i iznosa novčane pomoći propisane Zakonom o materijalnoj podršci.

Članom 19. utvrđeno je da se član 158. briše.

Članom 20. utvrđeno je da nezaposlena porodilja koja rodi mrtvo dijete ili dijete umre u toku korištenja prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji ili dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, ima pravo na iznos dodatne pomoći na ime brige i njege djeteta u trajanju od 45 dana nakon smrti djeteta.

Izuzetno, otac djeteta koji je nezaposlen može ostvariti pravo na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta u slučaju: smrti nezaposlene porodilje, napuštanja djeteta od strane nezaposlene porodilje, zasnivanja radnog odnosa nezaposlene porodilje, ali ne prije 42 dana nakon porođaja i u drugim opravdanim slučajevima."

Članom 21. utvrđeno je da se mjesečni iznos prava na dodatnu pomoć za porodilju koja je u radnom odnosu i nezaposlenu porodilju utvrđuje instrukcijom iz člana 13. stav 3. ovog zakona, na osnovu posljednjeg statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.

Članom 22. utvrđeno je da se riječi: "Federalnim zakonom" zamjenjuju riječima: "Zakonom o materijalnoj podršci".

Članom 23. utvrđeno je da se u članu 170. iza alineje 13. dodaju nove alineje 14. i 15. koje glase:

" - dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja,
- dodatna pomoć na ime brige i njege djeteta."

Dosadašnje alineje 14. do 24. postaju alineje 16. do 26..

Članom 24. utvrđeno je da su u cilju ostvarivanja povoljnijeg prava, prvostepeni organi dužni po službenoj dužnosti uskladiti sa ovim zakonom postojeća rješenja kojima se ostvaruju prava koja su predmet ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i donijeti rješenja o prestanku prava, odnosno ostvarivanju prava iz ovog zakona. Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog zakona. Instrukciju iz člana 13. stav 3. ovog zakona Ministarstvo će donijeti u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 25. utvrđeno je da se ovlašćuje Zakonodavno pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Drugi novi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Članom 26. utvrđeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivaće se od 01.11. 2022. godine.

IV – FINANSIJSKI OKVIR ZAKONA

Za provođenje ovog zakona potrebna su dodatna sredstva u iznosu 2.422.630,08 KM na godišnjem nivou.

IZVJEŠTAJ SA PROVEDENIH KONSULTACIJA

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom dopisom broj: 13-04/2-02-28799.1/22 od 29.07.2022. godine dostavljen je na konsultacije.

Nakon provedenih konsultacija dostavljena su slijedeća mišljenja, prijedlozi i sugestije:

● Mišljenje Općine Novo Sarajevo broj: 15-31-sl/22 od 04.08.2022. godine

Član 2. Prijedloga propisuje da se član 132.stav 1. mijenja i glasi:

"Nezavisno od prava na dječiji dodatak propisanog u Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/22) (u daljem tekstu: zakon o materijalnoj podršci), ovim zakonom, dijete, odnosno porodica koji imaju prebivalište u Kantonu najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, ostvaruju sljedeća prava:

- Pravo na dodatak na djecu,
- Dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja."

Prijedlog da se isti pojasni, šta znači neovisno od prava na dječiji dodatak po Zakonu o materijalnoj podršci u Federaciji BiH, da li će korisnici imati pravo i po Federalnom i po Kantonalnom propisu.

-prijedlog nije prihvaćen, a razlog je činjenica da se pravo na dječiji dodatak ostvaruje po Zakonu o materijalnoj podršci u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok se po kantonalnom Zakonu ostvaruje dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja u skladu sa uslovima propisanim Zakonu o materijalnoj podršci u Federaciji Bosne i Hercegovine, te uslovima koji proizilaze iz kantonalnog Zakona, te isto proizilazi iz odredbi prijedloga Zakona.

Član 3. propisuje da se član 133. koji se odnosi na prihodovni cenzus, briše, dok je po federalnom propisu u članu 13. propisano da isti ne prelazi 40% najniže plaće u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama zakona o radu.

Prijedlog da se Kantonalni propisi odrede u pogledu prihodovnog cenzusa.

-prijedlog nije prihvaćen, a razlog je činjenica da je dječiji dodatak uredio federalni propis, dok je kantonalni Zakon uredio dodatak na djecu bez prihoda.

Član 4. Prijedloga zakona propisuje da se član 136. mijenja i u stavu 2. propisano je da iznos dodatka na djecu ne može biti manji od 7% prosječne plaće, dok je u članu 14. Federalnog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom, propisano da visina dječijeg dodatka iznosi 19% najniže plate u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu.

Primjedba da je član 4. u suprotnosti sa članom 14. naprijed pomenutog zakona, te prijedlog da se odredi iznos dodatka na djecu (da li je 7% prosječne plaće ili 19% najniže plaće u Federaciji).

-prijedlog nije prihvaćen, a razlog je činjenica da su iznosi koji se odnose na dječiji dodatak kantonalnim Zakonom već ranije utvrđeni, tako da nema pravnog osnova da se ovi iznosi prilagođavaju načinu utvrđivanju iznosa dječijeg dodatka iz federalnog propisa.

Primjedba se odnosi na član 9. stav 1. koji propisuje da pravo na dodatak na djecu i pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja teku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje ovih prava što je u suprotnosti sa članom 15. tačka (1), koji propisuje da se dječiji dodatak priznaje od dana podnošenja zahtjeva.

Član 7. propisuje izmjenu člana 141. koji kaže djeca kojima nakon navršene 18. godine prestane pravo na dječiji dodatak, imaju pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ukoliko nastave redovno školovanje.

Prijedlog da se navedeni član dopuni i da se omogući djeci koja su navršila 18. godina, ali nisu još uvijek završila srednju školu jer nije moguće završiti srednje obrazovanje sa navršenih 18. godina, ako uzmemo u obzir da osnovno obrazovanje traje 9 godina i da se uvrste u pravo uz dostavljanje potvrde o redovnom školovanju, kao i da se odredi rok za dostavljanje dokumentacije za srednjoškolce i datum prestanka prava ukoliko istu ne dostave.

Naprijed navedeni član nakon navršenih 18 godina, daje mogućnost ostvarivanja prava, tek nakon što upišu studij na nekoj od visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine.

-prijedlog nije prihvaćen, a razlog je činjenica da očigledno prvostepeni organ ne vidi razlike između ovih zakona.

- **Prijedlog Općine Centar Sarajevo broj : 09/B-37-1827/22 od 04.08.2022.godine**

Da se u članu 23. stav (1) prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom umjesto roka za usklađivanje postojećih rješenja sa navedenim zakonom od 60 dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona, odredi novi rok od minimalno 90 dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona.

Smatraju da je neophodno odrediti novi rok od minimalno 90 dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona za usklađivanje postojećih rješenja sa navedenim zakonom, obzirom da nadležne službe općina imaju veliki broj korisnika koji ostvaruju prava po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16 44/17 28/18 i 52/21).

-prijedlog nije prihvaćen, a razlog je činjenica da bi ovaj rok bio predug vezano za ostvarivanje prava.

- **Ekonomsko – socijalno vijeće sa područja Kantona Sarajevo je podržalo donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.**



13
4619
PB:1

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04-02-29666/22
Sarajevo, 04.08.2022. godine

**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU,
RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**
gđa Ivana Prvulović, ministrica

PREDMET: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, mišljenje –

VEZA: Vaš akt, broj: 13-04/2-02-28799/22 od 29.07.2022.godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/21) i člana 4. stav 2. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 50/17 i 2/18-Ispravka), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je dostavljeni prijedlog Zakona i daje sljedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom je propis kojim se ne povrjeđuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima, kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.



Darja Softić Kadenić





Broj: 09-02-29669/22
Sarajevo, 10.08.2022. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17-Dруги нови преčišćени текст и 2/18-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nema primjedbi na dostavljeni tekst prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom po pitanju njegove usklađenosti sa odredbama ustava i drugim pozitivno-pravnim propisima koji su navedeni u obrazloženju predmetnog materijala.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Други нови преčišćени текст и 2/18- Ispravka), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo, uz napomenu da se predmetni materijal dopuni sa mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo s obzirom da je za provođenje ovog propisa potrebno obezbjediti budžetska sredstva.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva

PO OVIŠTENJU VLADU KANTONA SARAJEVO

Adis Bisic dipl. pravnik





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08-03-11-29661/22 AH
Sarajevo, 03.08.2022. godine

**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU,
RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
KANTON SARAJEVO**

Predmet: Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Veza: Vaš dopis, broj: 13-04/1-02-28799/22 od 29.07.2022. godine

Vezano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog zakona dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-DA u kojem je data sljedeća izjava:

„Za provođenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, potrebna su dodatna sredstva u budžetu ministarstva za 2022.godinu na poziciji 614200- NAM002 – Zaštita porodice sa djecom u ukupnom iznosu 403.772 KM, za 2023. godinu u iznosu 2.422.630 KM i za 2024. godinu u iznosu 2.422.630 KM“.

U obrascu izjave o fiskalnoj procjeni IFP-DA vidljivo je da će za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom biti potrebna dodatna sredstva u iznosu 403.772 KM u 2022. godini, 2.422.630 KM u 2023. godini i 2.422.630 KM u 2024. godini.

Obzirom da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ima fiskalni efekat na Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu i da će imati dodatne finansijske efekte na budžetsku 2023. i 2024. godinu, Ministarstvo

finansija sa aspekta fiskalnog učinka na budžet konstatuje da u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu nisu planirana sredstva u iznosu od 403.772 KM za provedbu predloženog Zakona.

Za realizaciju predloženog Zakona potrebno je da predlagač Zakona nedostajuća sredstva za 2022. godinu (403.772 KM) obezbijedi u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, a da nedostajuća sredstva za 2023. godinu (2.422.630 KM) i 2024. godinu (2.422.630 KM) planira u skladu sa odobrenom gornjom granicom rashoda (limita) i fiskalnim kapacitetom Kantona Sarajevo.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga zakona koji se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-DA Izjave o fiskalnoj procjeni čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremio: Amir Hamzić

Kontrolisala: Amina Močević, mr. oec.



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba

4645



Služba za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica
Broj:15-31-sl/22
Datum:04.08.2022.god.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

08-08-7177			
13	02	28799-4	
Broj lica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga

Kantonalno Ministarstvo za rad , socijalnu politiku ,
raseljena lica i izbjeglice
Reisa Džemaludina Čauševića br.1
SARAJEVO

Predmet : Dostava mišljenja na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Veza akt broj:13-04/2-02-28799.1/22 od 29.07.2022.godine

Član 2. Prijedloga propisuje da se član 132.stav 1.mijenja i glasi:

„Nezavisno od prava na dječiji dodatak propisanog u Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/22)(u daljem tekstu :zakon o materijalnoj podršci),ovim zakonom,dijete,odnosno porodica koji imaju prebivalište u Kantonu najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva,ostvaruju sljedeća prava:

- Pravo na dodatak na djecu,
- Dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja.

Predlažemo da se isti pojasni,šta znači neovisno od prava na dječiji dodatak po Zakonu o materijalnoj podršci u Federaciji BiH,da li će korisnici imati pravo i po Federalnom i po Kantonalnom propisu.

Član 3.propisuje da se član 133.koji se odnosi na prihodovni cenzus,briše , dok je po federalnom propisu u članu 13. propisano da isti ne prelazi 40% najniže plaće u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama zakona o radu.

Predlažemo da se Kantonalni propisi odrede u pogledu prihodovnog cenzusa.

Član 4.Prijedloga zakona propisuje da se član.136.mijenja i u stavu.2.propisano je da iznos dodatka na djecu ne može biti manji od 7% prosječne plaće,dok je u članu 14.Federalnog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom,propisano da visina dječijeg dodatka iznosi 19% najniže plate u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu.

Član 4.je u suprotnosti sa članom.14.naprijed pomenutog zakona,odrediti iznos dodatka na djecu,da li je 7% prosječne plaće ili 19% najniže plaće u Federaciji

Član 9.stav 1.propisuje da pravo na dodatak na djecu i pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja teku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva za ostvarivanjue ovih prava i u suprotnosti je sa članom 15.tačka (1),koji propisuje da se dječiji dodatak priznaje od dana podnošenja zahtjeva.



Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100
Služba za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica (387 33) 492 124, fax (387 33) 492 324
E mail:socijalna.pitanja@novosarajevo.ba

Identifikacioni broj : 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000

Depozitni račun (za uplatu svih javnih prihoda): 3380002210023628 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;

Transakcijski računi (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo; 3386902296664459 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;
102050000098065 Union Banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank international d.d.



Član 7. propisuje izmjenu člana 141. koji kaže djeca kojima nakon navršene 18. godine prestane pravo na dječiji dodatak, imaju pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja ukoliko nastave redovno školovanje.

Predlažemo da se navedeni član dopuni i da se omogući djeci koja su navršila 18. godina, ali nisu još uvijek završila srednju školu, jer nije moguće završiti srednje obrazovanje sa navršenih 18. godina, ako uzmemo u obzir da osnovno obrazovanje traje 9 godina i da se uvrste u pravo uz dostavljanje potvrde o redovnom školovanju, kao i da se odredi rok za dostavljanje dokumentacije za srednjoškolce i datum prestanka prava ukoliko istu ne dostave.

Naprijed navedeni član nakon navršenih 18 godina, daje mogućnost ostvarivanja prava, tek nakon što upišu studij na nekoj od visokoškolskih ustanova na području BiH.

Izradila: Jamaković Naima

S poštovanjem.



PO OVLASTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA

Jamaković Naima



Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100
Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica (387 33) 492 124, fax (387 33) 492 324
E mail: radiso@novosarajevo.ba

Identifikacioni broj : 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000

Depozitni račun (za uplatu svih javnih prihoda): 3380002210023628 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;

Transakcijski račun (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo; 3386902296664459 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;
1541602014883163 Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank international d.d.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Služba za boračko-invalidsku
i socijalnu zaštitu



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Кантон Сарајево
Град Сарајево
ОПШТИНА ЦЕНТАР САРАЈЕВО
Служба за борачко-инвалидску
и социјалну заштиту

Broj:09/B-37-1827/22
Datum:04.08.2022.godine

~~Bosna i Hercegovina~~
~~Federacija Bosne i Hercegovine~~
~~KANTON SARAJEVO~~

08-08-2022

Broj	Operativna oznaka	Redni broj	Broj priloga
13	02	28799	5

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU,
RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
ULICA REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA BROJ 1
71000 SARAJEVO

Predmet: Primjedbe i sugestije na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Veza: vaš akt broj:13-04/2-02-28799.1/22
od 29.07.2022.godine.


Poštovani,

Analizom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom predlažemo slijedeće:

Da se u članu 23. stav (1) prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom umjesto roka za usklađivanje postojećih rješenja sa navedenim zakonom od 60 dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona, odredi novi rok od minimalno 90 dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona.


Smatramo da je neophodno odrediti novi rok od minimalno 90 dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona za usklađivanje postojećih rješenja sa navedenim zakonom, obzirom da ova služba kao i nadležne službe ostalih općina imaju veliki broj korisnika koji ostvaruju prava po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 38/14- Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18 i 52/21).

Izrada: Zlatan Kulović



DOSTAVITI:

- 1. Naslov,
- 2. A/A.



Pomoćnica Općinskog načelnika



Jasmina Fazlić




EKONOMSKO - SOCIJALNO VIJEĆE ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO SARAJEVO

Broj: 13-04/2-04-29544-2/22
Sarajevo, 10.08.2022. godine

U skladu sa članom 3. Sporazuma o osnivanju Ekonomsko - socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo br. 02-05-33200-19.1/05 od 03.02.2006. godine, 02-05-21020-16.1/11 od 30.06.2011. godine i 02-05-23316-25/16 od 14.07.2016. godine i članom 23. Poslovnika o radu Ekonomsko - socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo br. 01-69-4-50/18 od 17.07.2018. godine, 01-73-6-29-1/19 od 15.05.2019. godine i 13-01/2-04-4151-5/21 od 23.02.2021. godine, Ekonomsko - socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo je donijelo sljedeći:

ZAKLJUČAK

Ekonomsko – socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i porodice sa djecom.



Dostaviti:

1. Premijer Kantona Sarajevo,
2. Predsjednik ESV KS,
3. Potpredsjednici ESV KS (X2),
4. Savez samostalnih sindikata BiH - Kantonalni odbor Kanton Sarajevo,
5. Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo,
6. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo,
7. A/a.

6. Evidencije o civilnim žrtvama rata**Član 130.**

Evidencije civilnih žrtava rata i članova porodice civilnih žrtava nosilaca prava na porodičnu invalidninu, sadržaj legitimacije civilnih žrtava rata, statističke podatke o broju, strukturi i vrsti civilnih žrtava rata propisuje ministar.

Način isplate i evidencija o izvršenim isplatama civilnim žrtvama rata i članovima porodica civilnih žrtava rata koji su ostvarili pravo na porodičnu invalidninu, propisuje ministar.

VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM**Član 131.**

O pravima u oblasti zaštite porodice sa djecom u prvom stepenu rješava općinski načelnik.

1. Dodatak na djecu**Član 132.**

Pravo na dječiji dodatak ostvaruju porodice koje imaju prebivalište u Kantonu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana pravo na dječiji dodatak mogu ostvariti i porodice koje imaju boravište u Kantonu po osnovu statusa raseljenih lica i izbjeglica u Kantonu.

Ukoliko se pravo na dječiji dodatak ostvaruje po osnovu boravišta, to pravo se može ostvariti samo pod uvjetom da se isto pravo ne ostvaruje u mjestu prebivališta.

Član 133.

Dječiji dodatak obezbjeđuje se porodicama sa djecom čiji prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze iznos 20% prosječne plaće.

Iznos dječijeg dodatka utvrđuje Kantonalno ministarstvo, s tim da taj iznos ne može biti manji od 5% od prosječne plaće.

Član 134.

Ukupan prihod domaćinstva kao osnov za ostvarivanje prava na dječiji dodatak, čine prihodi iz člana 9. ovog zakona.

Član 135.

Dječiji dodatak ne mogu ostvariti porodice u kojima je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik preduzeća ili samostalne radnje ili ima registriranu dopunsku djelatnost, vlasnik je ili posjednik motornog vozila, osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom koje po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo.

Član 136.

Pravo na dječiji dodatak bez obzira na imovinski cenzus pripada djetetu bez jednog ili oba roditelja, te porodici:

- u kojoj jedan od roditelja ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%,
- koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, što se dokazuje pravosnažnim rješenjem donijetim u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/08 i 5/12),
- koja ima dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC i celijakije,
- čiji je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoći.

Djeci i porodici iz prethodnog stava pripada dječiji dodatak u iznosu iz člana 133. ovog zakona, uvećan za 50%.

Član 137.

Dječiji dodatak pripada djetetu do navršene petnaeste godine života ukoliko ispunjava uvjete predviđene Federalnim zakonom i ovim zakonom.

Djeca starija od 15 godina ostvaruju pravo na dječiji dodatak pod uvjetom:

- da se nalaze na redovnom školovanju na području BiH, a najkasnije do 27. godine života;
- da su nesposobna za privređivanje, pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navršenih 15 godina života, odnosno za vrijeme redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 27 godina života.

Dječiji dodatak isplaćuje se i za vrijeme školskog raspusta.

Član 138.

Za djecu ometenu u fizičkom i psihičkom razvoju koja se nalaze na specijalnom školovanju, dječiji dodatak pripada za sve vrijeme trajanja školovanja, a najkasnije do navršenih 27 godina života.

Član 139.

Dječiji dodatak isplaćuje se i za vrijeme dok je dijete, usljed bolesti ili liječenja, spriječeno da izvršava svoje obaveze u školi, odnosno fakultetu, a najkasnije do navršenih 27 godina života.

Član 140.

Pravo na dječiji dodatak teče od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava.

Pravo na dječiji dodatak ne pripada djeci koja su smještena u ustanove dječije i socijalne zaštite.

Član 141.

Dodatak za djecu ne pripada za dijete koje:

- po završetku srednje škole upiše isti stepen obrazovanja drugog smjera;
- u toku studija izgubi više od jedne godine na višoj ili visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završene jedne školske godine upiše više od jednom istu godinu na drugoj višoj ili visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završenog školovanja na višoj ili visokoškolskoj ustanovi upiše školovanje istog stepena.

Član 142.

Dječiji dodatak prestaje za dijete koje stupi u brak ili sticanjem potomstva.

Član 143.

Ukoliko se utvrdi da se dječiji dodatak nenamjenski koristi, nadležni organ može odrediti da se dječiji dodatak isplaćuje drugom roditelju ili osobi kod koje se dijete nalazi na izdržavanju.

Član 144.

Korisnik dječijeg dodatka dužan je u svakoj kalendarskoj godini u periodu od 1. septembra do 31. oktobra tekuće godine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, a za djecu koja se nalaze na redovnom školovanju dokaze o nastavku školovanja.

Ukoliko korisnik ne dostavi dokaze prestaje pravo na dječiji dodatak sa 31.08. za djecu u srednjim školama, odnosno sa 30.09. tekuće godine za studente na višim i visokoškolskim ustanovama.

Korisnik dječijeg dodatka dužan je prijaviti svaku promjenu koja povlači gubitak prava i to u roku od 15 dana od nastale promjene.

Član 145.

Djeci uzrasta do 15 godina koja su ostvarila pravo na dječiji dodatak osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu, pod uvjetom da to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Član 146.

Zdravstvena zaštita osigurava se djeci od rođenja do polaska u školu i osobama starijim od 65 godina života, pod uslovom da nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.

Plaćanje neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite za djecu od rođenja do navršenih 15 godina života, odnosno starije maloljetnike do 18 godina života i osobe starije od 65 godina života vršit će Kantonalno ministarstvo, pod uslovom da nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Sve osobe sa invaliditetom koje nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, imaju pravo na zdravstveno osiguranje po ovom zakonu.

Stručna institucija, nalaz i mišljenje iz stava 3. ovog člana donosi u skladu sa pravilnikom koji će donijeti Kantonalno ministarstvo, u roku do 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/10).

Poslove vezane za ostvarivanje prava iz stava 1. i 2. ovog člana vršit će općinski organi uprave nadležni za poslove socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Poslove vezane za korisnike iz stava 3. ovog člana vršit će Centar.

Član 147.

Osobe koje se nalaze u stanju socijalne potrebe imaju pravo na zdravstvenu zaštitu ukoliko ovo pravo nisu ostvarile po drugom osnovu.

O pravu iz stava 1. ovog člana u prvostepenom postupku rješenjem odlučuje općinski organ iz člana 146. stav 5. ovog zakona na osnovu službenim putem pribavljene socijalne anamneze sačinjene od strane nadležne službe iz člana 4. stav 1. ovog zakona kojom se utvrđuje stanje socijalne potrebe podnosioca zahtjeva.

Ovo pravo ne mogu ostvariti osobe koje su bile osigurane putem Javne ustanove "Služba za zapošljavanje" Kantona Sarajevo i pravo na zdravstvenu zaštitu izgubile neredovnim javljanjem.

Uplata doprinosa na ime ostvarenog prava na zdravstvenu zaštitu iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa članom 7. tačka 1.) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračunavanja uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09).

2. Naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta

Član 148.

Izuzetno od člana 7. ovog zakona pravo na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta (u daljem tekstu:

naknada plaće ženi-majci) mogu ostvariti osobe koje imaju boravište u Kantonu Sarajevo i utvrđen status raseljene osobe.

Član 149.

Naknada plaće ženi-majci koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 60% prosječne plaće, s tim da taj iznos ne može biti manji od najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Najniža plaća iz stava 1. ovog člana obračunava se u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o najnižoj neto satnici pomnoženoj sa 176 sati na mjesečnom nivou.

Naknada plaće ženi-majci koja manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 30% prosječne plaće.

Član 150.

Na iznos naknade plaće ženi-majci uplaćuju se doprinosi za PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti i izmiruju se poreske obaveze u skladu sa zakonom.

Član 151.

Naknada plaće ženi-majci u skladu sa ovim zakonom isplaćuje se za vrijeme trudnoće-porođaja i njege djeteta u trajanju od jedne godine neprekidno, počev od dana stupanja na porodiljsko odsustvo.

Na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika, žena može da počne porođajno odsustvo 28 dana prije očekivanog porođaja djeteta.

Član 152.

Naknadu plaće ženi-majci može ostvariti otac djeteta, odnosno usvojilac pod uvjetima utvrđenim propisima o radu.

Član 153.

Ženi-majci koja u skladu sa propisima o radu ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena, naknadu za polovinu punog radnog vremena kada ne radi može da isplaćuje poslodavac, do visine njene plaće.

Član 154.

Za vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme naknadu plaće žena-majka ostvaruje po osnovu člana 149. ovog zakona.

Po isteku ugovora o radu na određeno vrijeme žena-majka do isteka godine dana od dana stupanja na porodiljsko odsustvo ostvaruje pravo na pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu.

Član 155.

Žena-majka koja rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva, ima pravo na naknadu plaće za period utvrđen propisima iz oblasti rada.

Visina naknade ostvaruje se u iznosu najniže plaće.

3. Novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu

Član 156.

Novčanu pomoć za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena-majka koja nije u radnom odnosu, (u daljem tekstu: novčana pomoć ženi-majci) ostvaruje pod uvjetom da ona ili bračni drug imaju prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo, odnosno boravište najmanje godinu dana pod uvjetom da ima status raseljene osobe.

Član 157.

Novčanu pomoć žena-majka ostvaruje u iznosu 30% od prosječne plaće.

Novčana pomoć iz prethodnog stava isplaćuje se u periodu od godinu dana od dana porođaja.

Član 158.

Žena-majka porodilja koja se nalazi na redovnom školovanju može ostvariti pravo na novčanu pomoć pod istim uvjetima i u istom iznosu kao i žena-majka koja nije u radnom odnosu.

Član 159.

Žena-majka koja rodi mrtvo dijete ili dijete umre u toku korištenja prava, ima pravo na novčanu pomoć u trajanju od 45 dana, nakon smrti djeteta.

4. Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta**Član 160.**

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje se u iznosu od 35% od prosječne plaće.

Pravo iz prethodnog stava ostvaruje se ukoliko su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.

5. Pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majku-dojilju**Član 161.**

Pravo na pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu ostvaruju majke-dojilje ukoliko ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.

Pravo iz prethodnog stava ostvaruje se u vidu mjesečnog naturalnog davanja u prehrambenim proizvodima.

Vrijednost naturalnog mjesečnog davanja koje utvrđuje Kantonalno ministarstvo, ne može biti manja od 8% od prosječne plaće.

Ostvarivanje prava iz stava 1.ovog člana obezbjeđuje se putem Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo.

6. Smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja**Član 162.**

Smještaj djece uz obezbijedenu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja imaju sva djeca predškolskog uzrasta u Kantonu.

Pravo na oslobađanje troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi mogu ostvariti porodice:

- djece bez oba roditelja,
- djece čiji je jedan roditelj sa invaliditetom preko 70% ili osoba oštećenog sluha iz člana 16. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12),
- djece korisnika naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe,
- djece korisnika prava na stalnu novčanu pomoć,
- djece sa invaliditetom,
- djece u čijem domaćinstvu ima jedno ili više mentalno retardiranih ili psihički oboljelih lica,
- djeca čija su oba roditelja redovni studenti.

Član 163.

Pravo na subvencioniranje dijela troškova smještaja boravka djece u predškolskim ustanovama ostvaruju djeca zaposlenih

roditelja ili čiji je jedan roditelj zaposlen, a drugi redovan student, čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 35% prosječne plaće, pod uvjetom da ispunjavaju ostale kriterije za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.

Član 164.

Visinu subvencije smještaja djeteta u predškolsku ustanovu, te prava porodica koje smještaju više od jednog djeteta kao i druge kriterije utvrdit će Vlada Kantona svojim propisom, u skladu sa materijalnim mogućnostima Kantona.

7. Osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja**Član 165.**

U skladu sa mogućnostima Kantona može se osigurati jedan obrok za vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz socijalno ugroženih porodica, o čemu svojim propisom odlučuje Vlada Kantona.

8. Školarine i stipendije dacima i studentima**Član 166.**

Pravo na školarinu i stipendiju imaju prvenstveno:

- djeca bez oba roditelja;
- djeca čiji je jedan roditelj sa invaliditetom preko 70% ili osoba oštećenog sluha iz člana 16. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12),
- djeca korisnika naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe;
- djeca korisnika prava na stalnu novčanu pomoć;
- djeca sa invaliditetom;
- djeca u čijem domaćinstvu ima jedno ili više mentalno retardiranih ili psihički oboljelih osoba.

Cenzus za ostvarivanje ovih prava, iznos stipendije i školarine i proširenje kruga korisnika na prijedlog Kantonalnog ministarstva utvrđuje Vlada Kantona.

9. Postupak za ostvarivanje prava**Član 167.**

Za ostvarivanje prava iz čl. 148. do 161. ovog zakona, zahtjev se podnosi u roku od 60 dana od dana poroda.

Ukoliko je zahtjev podnesen po isteku ovog roka, pravo teče od prvog dana u mjesecu u kojem je zahtjev podnesen.

VII - DJEČIJA NEDJELJA**Član 168.**

Kantonalni ministar nadležan za finansije bliže propisuje način naplate novčanih iznosa za "Dječiju nedelju", u skladu sa Federalnim zakonom i propisima iz oblasti finansija.

Kantonalno ministarstvo sredstva sa pozicije "Dječija nedelja", raspoređuje organizatorima manifestacija i akcija posvećenih djeci i unapređenju razvoja društvene brige o djeci.

VIII - FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM**Član 169.**

Sredstva za finansiranje socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom osiguravaju se u skladu sa Federalnim zakonom i ovim zakonom iz:

- budžeta Kantona,
- budžeta općina,



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XXI – Broj 38

Četvrtak, 22. septembra 2016. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 07.09.2016. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst) član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Pravo utvrđeno ovim zakonom ne može ostvariti osoba koja isto pravo već ostvaruje po drugim propisima."

Član 2.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Član 12.

Prihod u smislu čl. 9. i 11. ovog zakona je godišnji prihod iz prethodne godine koji se dijeli sa 12 mjeseci i brojem članova domaćinstva."

Član 3.

Iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

"Član 13 a.

Korisnik prava iz socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, odnosno staratelj ili punomoćnik korisnika, dužni su obavijestiti nadležni prvostepeni organ o svakoj promjeni koja bi mogla uticati na gubitak, obim i visinu stečenih prava u roku od 15 dana od dana nastale promjene, odnosno saznanja o nastaloj promjeni.

Osobe iz stava 1. ovog člana, odnosno osoba koja je preuzimala isplatu novčanih primanja u ime korisnika, a na koje korisnik nije imao pravo, dužne su vratiti primljeni iznos.

Ukoliko se novčana primanja iz stava 2. ovog člana ne vrate u roku koji odredi Kantonalno ministarstvo, povrat tog iznosa ostvariće se tužbom kod nadležnog suda, a putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo."

Član 4.

U članu 16. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Osobama koje su smještene u ustanove socijalne zaštite, a koje nemaju sredstava za plaćanje izdavanja ličnih dokumenata, mogu se odobriti sredstva u tu svrhu.

Vrsta ličnih dokumenata iz stava 1. ovog člana, uvjeti za odobravanje sredstava za plaćanje i način plaćanja izdavanja ličnih dokumenata utvrdiće se pravilnikom koji donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar)."

Član 5.

U članu 18. stav 2. mijenja se i glasi:

"Ukoliko su jedan ili više članova domaćinstva osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe ili dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu sa ovim zakonom i Federalnim zakonom, ukupan iznos iz prethodnog stava uvećava se za 20% iznosa dovoljnog za izdržavanje jednočlanog domaćinstva."

Član 6.

U članu 19. stav 2. mijenja se i glasi:

"Za osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe ili dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu sa ovim zakonom i Federalnim zakonom, iznos stalne novčane pomoći uvećava se za 30% iznosa dovoljnog za izdržavanje jednočlanog domaćinstva."

Član 7.

Član 24. mijenja se i glasi:

"Član 24.

Korisnicima stalne novčane pomoći i osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite Kantonalno ministarstvo uplaćuje doprinose za zdravstvenu zaštitu."

Član 8.

U članu 27. stav 2. mijenja se i glasi:

"Pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe ne mogu ostvariti osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite."

Član 9.

Član 29. mijenja se i glasi:

"Član 29.

Osobe sa invaliditetom koje su u skladu sa Federalnim zakonom ostvarile pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe imaju pravo na određena ortopedska, tiflotehnička i druga

zbrinjavanje i opservacija, a u koje maloljetnik u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/14) može biti smješten prema odluci nadležnog suda umjesto pritvora.

U okviru odgojnog centra formiraće se organizaciona jedinica, fizički odvojena od drugih organizacionih jedinica ove ustanove, koja obavlja poslove vezano za zbrinjavanje djece do 18 godina starosti koja se nalaze u riziku, dok se ne steknu uvjeti za osnivanje posebne ustanove u kojoj će se obavljati ovi poslovi.

Centar kao organ starateljstva, radi zaštite najboljeg interesa djeteta, a na prijedlog Stručnog tima, rješenjem može odlučiti o njegovom smještaju u organizacionu jedinicu iz stava 5. ovog člana i bez pristanka roditelja, koje može trajati najduže dva mjeseca.

Žalba na rješenje iz stava 6. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja i izjavljuje se Kantonalnom ministarstvu.

Organizaciona jedinica iz stava 5. ovog člana može vršiti poslove dnevnog zbrinjavanja djece na dobrovoljnoj osnovi.

Troškovi zbrinjavanja i smještaja djece u organizacionoj jedinici iz stava 5. ovog člana osiguravaju se iz Budžeta Kantona Sarajevo na poziciji Kantonalnog ministarstva predviđenoj za tu namjenu, budžeta općina, donacija, legata, poklona i drugih izvora prihoda u skladu sa propisima."

Član 26.

U članu 98. iza stava 2. dodaju se novi st. 3., 4., 5. i 6. koji glase:

"U Kampusu će se formirati nova organizaciona jedinica, fizički odvojena od drugih organizacionih jedinica ove ustanove, u kojoj će se obezbijediti izvršavanje odgojne mjere - upućivanje u posebnu ustanovu za liječenje i osposobljavanje.

Maloljetnik ostaje u ovoj ustanovi najduže do 3 godine, s tim da sud svaka 3 mjeseca ispituje postoje li osnove za obustavu izvršenja ove mjere ili zamjena drugom mjerom.

U slučaju da maloljetnik u toku izvršenja ove mjere postane punoljetan, ispituje se potreba njegovog daljeg zadržavanja u Kampusu, a kad navršši 23 godine života, izvršenje mjere se nastavlja u ustanovi u kojoj se izvršava mjera sigurnosti.

U organizacionim jedinicama Kampusu iz st. 1. i 3. ovog člana formiraće se žensko i muško odjeljenje."

Član 27.

U članu 117. u stavu 1. riječi: "Federalnom zakonu o udruživanju građana", zamjenjuju se riječima: "federalnom propisu koji uređuje oblast udruživanja fizičkih i pravnih lica".

U stavu 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

"- da je djelatnost udruženja usmjerena na pronalaženje osoba sa invaliditetom, pripremu za učenje i pružanje pomoći članovima u školovanju, rehabilitaciji, zapošljavanju, resocijalizaciji, zadovoljavanju kulturnih potreba, informisanju o specijalnim tehnikama, obezbjeđivanje raznih tehničkih i drugih pomagala, rješavanje statusnih pitanja članova i slično."

Član 28.

U glavi V - ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA, odjeljak 6. i član 130. briše se.

Član 29.

U čl. od 132. do 145. i 161. i 162. riječi: "dječiji dodatak" zamjenjuju se riječima: "dodatak na djecu".

U članu 132. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izuzetno od člana 6. ovog zakona, pravo na dodatak na djecu mogu ostvariti i porodice u kojima dijete i barem jedan od roditelja djeteta imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 30.

U članu 136. u stavu 1. u alineji 1. iza riječi: "roditelja" dodaju se riječi: "ili dijete".

Član 31.

U članu 141. u stavu 1. riječi: "za" zamjenjuje se riječju: "na".

Član 32.

U članu 144. stav 3. briše se.

Član 33.

U članu 149. stav 2. briše se.

Član 34.

Član 153. mijenja se i glasi:

"Član 153.

Ženi - majci koja u skladu sa propisima o radu ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena, naknada plaće za polovinu radnog vremena kada ne radi, utvrđuje se u iznosu od 30% prosječne plaće."

Član 35.

Član 154. mijenja se i glasi:

"Član 154.

Za vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, žena majka ostvaruje pravo na naknadu plaće ženi - majci, do kraja trajanja ovog ugovora.

Po isteku trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, žena majka nastaviće i dalje ostvarivati pravo iz stava 1. ovog člana, pod uslovom da dostavi novi ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i dokaz o kontinuiranoj prijavi na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa.

Ukoliko po isteku trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, žena majka ne dostavi dokaze iz stava 2. ovog člana, ostvariće pravo na novčanu pomoć ženi - majci koja nije u radnom odnosu."

Člana 36.

U glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM u odjeljku 3. i u članu 156. riječi: "Novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu", zamjenjuju se riječima: "Novčana pomoć nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu".

Član 37.

U članu 159. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"U slučaju smrti žene - majke koja nije u radnom odnosu za vrijeme porođaja ili u toku trajanja ostvarivanja prava na novčanu pomoć, otac djeteta ima pravo na novčanu pomoć."

Član 38.

U članu 160. u stavu 2. iza riječi: "djecu" dodaju se riječi: "po ovom zakonu".

Član 39.

U članu 161. u stavu 1. iza riječi: "djecu" dodaju se riječi: "po ovom zakonu".

Član 40.

Iza člana 171. dodaje se nova glava IX. i novi član 171 a. koji glase:

"IX - EVIDENCIJA KORISNIKA PRAVA

Član 171 a.

Ovim zakonom ustanovljava se elektronska evidencija korisnika prava iz socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom ostvarenih po osnovu Federalnog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata.

Način unošenja podataka, vrste podataka koji se upisuju u evidenciju, organi i ustanove koji su obavezni za vođenje evidencije i činjenica, kao i sva druga pitanja vezana za evidenciju iz stava 1. ovog člana propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Prvostepeni organi iz člana 4. ovog zakona obavezni su voditi elektronsku evidenciju korisnika prava u skladu sa pravilnikom iz stava 2. ovog člana."

Član 41.

U članu 173. u stavu 1. u tački 6) iza riječi: "propisanu" dodaju se riječi: "elektronsku i pisanu", a tačka 10) briše se.

IV - TEKUĆA REZERVA

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Tekuća rezerva iznosi 2.400.000 KM."

V - STUPANJE NA SNAGU

Član 9.

Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 01. januara 2017. godine.

Broj 01-14-32205/17 Predsjedateljica
31. oktobra 2017. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. **Ana Babić**, s. r.

Na osnovu čl. 18. tačka b) i 38. stav (3) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine, donijela je

ZAKON

**O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA
KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU**

Član 1.

(Izmjena člana 25. st. (5) i (7))

U Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 53/16), u članu 25. st. (5) i (7) mijenjaju se i glase:

"(5) U 2017. godini Kanton će se dugoročno zadužiti na domaćem finansijskom tržištu u visini do 18.806.000 KM, a kod ino kreditora u visini do 51.058.673 KM.

(7) Obaveze iz osnova tekućih otplata duga iznose 37.708.000 KM (glavnica)."

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivaće se od 01. januara 2017. godine.

Broj 01-02-32175/17 Predsjedateljica
31. oktobra 2017. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. **Ana Babić**, s. r.

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine, donijela je

ZAKON

**O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ
ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I
ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM**

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst i 38/16) u članu 135. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno, dodatak na djecu mogu ostvariti i porodice u kojima je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik ili posjednik motornog vozila, ukoliko se radi o djetetu iz člana 136. stav 1. alineja 1., 2. ili 3."

Član 2.

U članu 136. stavu 1. alineji 3. iza riječi: "TBC" veznik "i" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "zarez", a iza riječi "celijakija" i interpunkcijskog znaka "zarez" dodaju se riječi: "kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B i C, epilepsije ili dijete sa poremećajem autističnog spektra,".

Član 3.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog zakona, ukoliko su te odredbe povoljnije za podnosioca zahtjeva.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-32176/17 Predsjedateljica
31. oktobra 2017. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. **Ana Babić**, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 11a. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97, 7/00, 19/11), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine, donijela je

ODLUKU

**O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA
PRIVATIZACIJU SARAJEVO**

I

Razrješavaju se, zbog isteka mandata, predsjednik i članovi Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo:

1. Firdus Hamzagić - predsjednik
2. Džemal Aganović - član
3. Vojimir Radoičić - član
4. Mevlida Čatović - član

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-32179/17 Predsjedateljica
31. oktobra 2017. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. **Ana Babić**, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 11a. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97, 7/00, 19/11), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine, donijela je

ODLUKU

**O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA
PRIVATIZACIJU SARAJEVO**

I

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo imenuju se:

1. Alihodžić Advija - predsjednik
2. Džihanić Enis - član
3. Subašić Jakuf - član

II

Mandat imenovanih traje 2 (dvije) godine.



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XXVI - Broj 52

Četvrtak, 30. 12. 2021. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), Skupština Kantona Sarajevo, na 47. Radnoj sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18) u članu 7. u stavu 1., iza riječi: "koje" dodaju se riječi: "neposredno prije podnošenja zahtjeva".

Član 2.

U članu 9. u stavu 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
"1. plaće i drugih primanja, izuzev naknade za topli obrok, naknade za prijevoz na posao i sa posla;"

Član 3.

U članu 11. riječi: "davanjem imovine u zakup ili najam" zamjenjuju se riječima: "a prihod ostvaren davanjem imovine u zakup ili najam, utvrđuje se na način propisan članom 12. ovog zakona."

Član 4.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Član 12.

Prihod u smislu čl. 9. i 11. ovog zakona je prosječan prihod ostvaren u posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovog zakona, koji se dijeli sa brojem članova domaćinstva."

Član 5.

U članu 13a. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"O obavezi iz stava 1. ovog člana, korisnika prava upoznaje nadležni prvostepeni organ u dispozitivu prvostepenog rješenja."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 6.

Član 15. mijenja se i glasi:

"Član 15.

Kantonarno ministarstvo će početkom svake kalendarske godine u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima donijeti socijalni program kao skup mjera i aktivnosti koje su usmjerene na preveniranje i otklanjanje stanja socijalne nesigurnosti pojedinih kategorija stanovništva."

Član 7.

U članu 18. u stavu 1. iza riječi: "je" broj "20" zamjenjuje se brojem: "30", a iza riječi: "za" broj "10" zamjenjuje se brojem: "20".

Član 8.

Član 20. mijenja se i glasi:

"Član 20.

Srodnik je u smislu člana 22. Federalnog zakona u mogućnosti izdržavati člana porodice sa kojim ne živi u zajedničkom domaćinstvu, ako mu ostvareni prihod prelazi 60% prosječne plaće, koji se za svakog člana njegovog zajedničkog domaćinstva uvećava za 20% prosječne plaće."

Član 9.

Član 22. mijenja se i glasi:

"Član 22.

Pravo na stalnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti osobe i domaćinstva ako je osoba ili jedan ili više članova domaćinstva vlasnik privrednog društva ili ima registrovanu obrtničku ili srodnu djelatnost, osim ako je privredno društvo u postupku stečaja ili likvidacije."

Član 10.

U članu 23. riječi: "domaćinstva koja su ostvarila" zamjenjuju se riječima: "korisnici koji su ostvarili".

Član 11.

U članu 26. stav 2. mijenja se i glasi:

"Troškovi postupka dobijanja nalaza i mišljenja iz stava 1. ovog člana u prvom i drugom stepenu padaju na teret Kantonalnog ministarstva."

St. 3. i 4., brišu se.

Član 12.

U članu 37. riječi: "a najkasnije do navršenih 40 godina života", brišu se.

Član 13.

U članu 58. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

"Centar će svakih šest mjeseci dostavljati Ministarstvu izvještaj o smještaju korisnika u ustanove socijalne zaštite i institucije koje nisu ustanove socijalne zaštite.

Način dostavljanja i sadržaj izvještaja iz stava 4. ovog člana propisat će se instrukcijom koju će donijeti Ministarstvo."

Član 14.

Član 64. mijenja se i glasi:

"Član 64.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite pokreće se na zahtjev osobe u stanju socijalne potrebe, člana domaćinstva, zakonskog zastupnika ili staratelja osobe ili po službenoj dužnosti."

Član 15.

U članu 94. stav 1. mijenja se i glasi:

"Dom za djecu bez roditeljskog staranja (u daljem tekstu: Dom za djecu) pruža usluge smještaja, cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, obrazovanja, zdravstvene njege, cjelodnevnog boravka, poludnevnog boravka, te usluge psihosocijalne podrške djeci/mladima bez roditeljskog staranja, djeci čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i porodicama u riziku od razdvajanja."

Član 16.

Član 95. mijenja se i glasi:

"Član 95.

Djelatnost Doma za djecu realizuje se kroz:

- smještaj za djecu,
- prihvatilište za djecu,
- male porodične domove,
- servis za podršku porodicama i djeci,
- mobilni tim,
- dnevni centar za djecu,
- ostale socijalne usluge u cilju zaštite djece i mladih bez roditeljskog staranja, te porodica u riziku od razdvajanja.

Član 17.

Član 135. mijenja se i glasi:

"Član 135.

Dodatak na djecu ne mogu ostvariti porodice u kojima je jedan ili više članova zajedničkog domaćinstva vlasnik privrednog društva ili ima registrovanu obrtničku ili srodnu djelatnost, osim ako je privredno društvo u postupku stečaja ili likvidacije.

Bez obzira na uslove propisane u stavu 1. ovog člana, dodatak na djecu može ostvariti dijete, odnosno porodica iz člana 136. ovog zakona."

Član 18.

U članu 136. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Porodice koje imaju troje ili više djece, ostvaruju dodatak na djecu uvećan za 10% za svako dijete."

Član 19.

U članu 147. stav 3., briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 20.

U članu 148. stav 1. mijenja se i glasi:

"Izuzetno od člana 7. ovog zakona, pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta (u daljem tekstu: naknada plaće ženi-majci) žena - majka može ostvariti pod uslovom:

- da ima boravište u Kantonu Sarajevo i utvrđen status raseljene osobe, ili
- da ima boravište ili prebivalište u Kantonu Sarajevo kraće od 12 mjeseci i da otac djeteta ima prebivalište

u Kantonu Sarajevo najmanje godinu dana, da je zaposlena kod poslodavca čije sjedište je u Kantonu Sarajevo, ili joj je mjesto rada u Kantonu Sarajevo i da ne ostvaruje ovo pravo u mjestu boravišta, odnosno prebivališta."

Iza stava 1. dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:

"(2) Izuzetno od čl. 149., 153. i 157. ovog zakona, ukoliko je u tekućoj godini prosječna plaća utvrđena u skladu sa članom 13. st. (1), (2) i (3) ovog zakona manja od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, iznos novčane naknade plaće ženi - majci u radnom odnosu i novčane pomoći nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu, ne može biti manji od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.

(3) Prosječna plaća Federacije Bosne i Hercegovine iz stava (2) ovog člana se utvrđuje instrukcijom iz člana 13. stav (3) ovog zakona, na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.

(4) Neovisno od izuzetka iz stava (2) ovog člana, doprinosi za PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti, te poreske obaveze iz člana 150. ovog zakona, se uplaćuju isključivo na iznos naknade plaće ženi - majci iz člana 149. stav (1) ovog zakona."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (5).

Član 21.

U članu 156. u stavu 1. riječi: "bračni drug" zamjenjuju se riječima: "otac djeteta".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno od člana 6. ovog zakona, pravo na novčanu pomoć ženi-majci mogu ostvariti strane državljanke kojima je aktom nadležnog organa odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini i koje ispunjavaju uvjete u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo."

Član 22.

U članu 159. stav 2. mijenja se i glasi:

"Izuzetno, otac djeteta koji nije u radnom odnosu može ostvariti pravo na novčanu pomoć ženi - majci u slučaju:

- smrti žene-majke;
- napuštanja djeteta od strane žene-majke;
- zasnivanja radnog odnosa žene-majke, ali ne prije 42 dana nakon porođaja;
- i u drugim opravdanim slučajevima."

Član 23.

U Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, naziv Odjeljka: "5. Pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majku-dojilju" mijenja se i glasi: "5. Dodatna novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci i dodatne ishrane za majku-dojilju."

Član 24.

U članu 160. u stavu 1. broj "35" zamjenjuje se riječju i brojem: "najmanje 50".

Član 25.

Član 161. mijenja se i glasi:

"Član 161.

Dodatnu novčanu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci i dodatne ishrane za majku-dojilju, ostvaruje dijete, odnosno majka-dojilja ukoliko su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na dodatak na djecu po ovom zakonu.

Dodatna novčana pomoć iz stava 1. ovog člana se dodjeljuje uz dodatak na djecu šest mjeseci nakon porođaja i ne može biti manja od 8% prosječne plaće."